



Hoseng ho hong diphoofolo di ile tsa kopana ho kgetha morena wa tsona.

Diphoofolo le dikokonyana tse fapaneng di ile tsa tla kopanong.

Diphoofolo tsohle di ile tsa makala. Ditlou, diphoofolo tse kgolo, ha di kaba tsa tla kopanong.



Kopano e ile ya tswela pele ntle le ditlou.

“Re tla tshwara dikgetho le ha ditlou di le siko. Re tlamehile ho tseba morena wa rona kajeno,” ho rialo Sephooke.




Diphoofolo tsa kgetha Kokonyana jwaloka morena wa tsona.

Kokonyana a dumela ho ba moetapele le ha a ne a tshohile.

"Ke boikarabelo bo boholo, le mosebetsi o mongata," kokonyana a nahana.






Ditaba tsa ho kgethwa ha Kokonyana jwaloka morena tsa hasana kapele.

Tsa fihla ditsebeng tsa kgosana ya ditlou.

O ne a halefile haholo.






Kgosana ya ditlou ya ya batla dijo morung.

O ne e le matla, mme e sa hlomphe mang kapa mang haholoholo dibopuwa tse nyenyane jwaloka dikokonyana.


O ne e sa kgathalle hore o itshuntse sebakeng sa Dikokonyana.



Kgosana e matla ya phesela kutu ya sefate ha e ntse e tsamaya. Sekgakgatha sa dikokonyana sa tswa se baleha!

Morena Kokonyana ya sa tswa kgethwa a kena harehare nkong ya kgosana.

Kokonyana a re, "O lokela ho hlompha bohle." A loma kgosana makgetlokgetlo.



Kgosana ya bokolla, ya kopa tshwarelo.

Tsatsing leo kgosana ya kgutlela hae e hloname, mme e sa fumana dijo.

Ditlou tse ding di ile tsa makatswa ke ditshepiso tseo kgosana e di entseng le Morena Kokonyana.





Ditlou di ne di thabetse hore kgosana e kgutletse ho tsona.

Di ne di sa kgathalle hore Kokonyana ke Morena.

Dikokonyana di ile tsa busa leha e ne e le diphoofolo tse nyenyane jwalo.